


Geeshsha maxaafa qeeri naatussi
Shiishooga

Godaay Ubbaba
medhdho gala



Xaafiiday: Edward Hughes

Kaleetidoy: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

Xeeletidoy: Bob Davies; Tammy S.

Wolaytattuwawu birshshiyay:
www.christian-translation.com

Giigisay: Bible for Children
www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc.

Layisensiyaa: bayizeenashin ha xuufiya Coppe ottiyogeka,
Daarisiyogekka nee maata.



Nuuna onee medhdhay? Godaaa Qaala Geeshsha
maxaafaay Asa sheeshay waani Doomako odees.
Beeni Godaay Koyiro gididda asaa medhdhi makkin
Adaama Gii sunttis.




Godaay Adaamaa Biittape medhdhis. Ha
medhdhetidaga booli Godaay dee"uwa shemppuwaa
sheempiyoorin adaami Sheempuwaraa dee"iyoga
doomis. Adaami bana keehipe Lo"iia Eden
Geetettiya Ganaatiyan demmis.




Godaay Adaama medhdhanaappe kassee Salo Sa'a
gufantuwaan Sa'a miccettan keehipe puulayiidine
Lo"obatun kunti medhdhis.



Godaay issuwa issuwaape kaaletidi Xooqa Ziqqa,
Saawiyaa cishshatanne addussa miittata, loo"iya
qeefiyara dee"iya Kaafotinne uzzuuziyaa zinzoota,
...nne bochchanawu shugiyaa... Medhdhiis. Gooday
dee"es Geetettiya Ubbaa medhdhiis.



koyiro kochchoro, godaay
issibaka medhdhanape
kase Godaape hara issibika
baawa. Assi, sohooti
woyikko buquratti issoyika
baawa. Qaamayika
poo"oyikaa baawa.
Xooqi ziiqqikka baawa.
Ziine hachchi giyoobika
baawa. Doomeetti
bayinna Godaa xallalay
dee"s. Godaay hegaape
sinttan oossuwako
aadhdhis.




Doomettan Godaay Sallotane
sa"a medhdhis.



Sa"awuka Meeri
baawa. Iinka ayibine
baawa. Xumayika
Ciiman dee"es.

Hegaape
sinttan
poo"oi
hano
yaagis.



Poo"oika haanis. Godaay Poo"uwaa Gallassa Giidi
xumaa Qamma giidi sunntis.



Naa"anto galla Salluwaape garssaara Abbattun,
cimmatunnine shaafatun dee"iya Haatta maaraa
oyttis. Heezantto galla Mella biittay Beeto
giyoorin mella biittay beetti aggis.



Qaassika Mittay maataay, Ciishshay suuray ubayika
Godaay beeto giyoorin beetti aggis.
He gaalassi qaamisine wonttis.
Hegeenne Heezantto
gallassa.



Heegappe Kaallidi Godaay
Amaa, aginiyoone asi
Qoyiddana danddaena
xoollintetaa Medhdhis.
Heggeene Oyidantto galla.




Ciimaatun dee"iya
Moolee, haata Dooatinne
Kaffoti Godaay kaallidi
ichchashantta gallan
medhidhdobata.
Godaay Biittan dee"iya
haatata Kunttanadan
mooliyya qommuwan
qommuwan kaffotikka
saluwaane sa"aa qaasikka
haattatun ufayittanadan
medhdhis. Hegeene
Ichchashanto gallasa.




Hegaape sinttan Godaay harantuwaaka haasayiis.
Biitiyaa shemppora dee"iya Doo"ata kessu yaagiis.
Ubba qommo Doatikka , Sa"ara Goshshetiyabatinne
... yiidosona. Biita Qaattiya Dangarssatine Ossoy
daariyo Tuushsheti Yiidosona.

Gallasine qammi, hegeene Ussupuntto galla.



Godaay Ussupunto galla haraba ottis, keehippe
Dummatiyaba. Ha"i Ubbabika Asaa Naa"awu
giigi uttis. Maanawu Qummay maaddanawu Doay
ubbabayika Dee"s. Hegaappe sinntan Nuuna
Milaatisidi asa Medhdhos
yaagiis. Hasa Dee"iyaba
Ubaa Haaro Yaagiis. HEGA
GISHAWU GODAAY
ASA NAA"A BANA
MILATISSIDI
MEDHDHIS. GODA
MILLATTISIDI
GODAAY
MEDHDHIS.




Godaayi adaamawau
Ne koyidoba
eddenipe ma shin
iittaanne Kehaa
erissiyaa mitteepe
moopa giidi
haasayiis. Ne miiko
hayiqo hayiqana
dasa giis.




Godaayika Attumii barkka dee"iyyoge lo"o giddenna.
A maaddiya asa awu medhdana yaaggis. Godaay
Ubbaba kafottanne Doo"ata Adamako
ehhiis. Adaami ubbaka sunttis.
Keehipe Gooba gideenan aggena.
Gido shin Hega uba Doo"atuine
kaffotun addamawu giigiyaa
maadiyabi demeetibeena.



Godaay Adaama Booli Wolqaama xisskuwaa yeddis.
Miyye megettape issuwa ekkidi Godaay Macciyo
medhdhis. Godaay medhdhora
Adaamawu Maadiyyaro
giddasu.



Godaaay Ubbabaaka Ussuppun
gallatun Medhdhiis. Hegaape sinttan
Godaay Laapuntto gallassa Anjjis,
Shemppo Gallaka Ottis. Edeeni Ganattiyan
adaaminne a keettayiya hewaana Godaaa
azazzuwa kallidi Keehipe Uffayisiya
Duussa dee"idosona. Godaay eta
xoossa, Eta Laagiyanne etawu
shiishshiyaga.



Godaay Ubbaba medhdho gala

Godaaa qaalaa geeshsha maxafaape Taarikiyaa

Dee"iosay

Doomettaba isswape doomiddi naa"a
gakanaashshin

"Ne qaalaa birshshettai poo'uwaa immees."
Mazamure maxaafaa 119:130



Wursetta



Geeshsha maxaafan ha sohuwaan dee"iya taarikee nuna medhdhidane nuuni a eranaadan koyiya keehipe keha xoossaba odees.

Xoossaay I nagara giyo ittaabaa nuuni ottogaa erees. Ha nagaraa gishshawu nuusi bessiyay hayiqo shini goddaay nuna keehipe siqiyoo gaape denddaagan bar issi na" a yesuusa nu gishshaw masqaliyaa bolaan nu nagaraa gishshawu firdaa ekkanawu duge sa'a yeddiis. Hegaape sinttan Yessuusi ha sa'aa yiddi biis. Intekka yesuusan amaniddi intiyoo inte nagaraa I atto gaanatan oychiko I atto gess, yiddi intte garsaan aqees. Intekka ara merinawu dee"eta.

Hage tumma gi intte amaniko,
xoossaa hagapee kali deiyagatan Woossitte:
Siqoo yesusa, Ne xoossa gidiyooga, ta nagaraawu asa kiyogaanne hayiqogaa qassi ha"i de'uwaan de"iyogaa amanaays. Hayaana, ta de"uwako hayda, taani oratta de"uwaa danatane issi gala nenaara merinawu danuwa banawu, ta nagaraa atto ga. Ne na"addan danaadaninee ne azazuwaa kaalanawu maadda. Amin"i.

Uba gala gesha maxafa nabbabane xossara hasaya!
Yohannisa wongila 3 payduwa 16.

